



Leksyon 4

"ANG SALA"

1. Unsa ang sala?

- Ang sala mao ang pagsupak sa mga sugo sa Dios.

1 Juan 3:4. Ang tanang nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo; kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo.

2. Kinsa ang nagdalag sala sa kalibutan?

- Gitintal ni satanas ang tawo aron maka-sala, ug ang tawo nahaylo sa maong pag-tintal.

1 Juan 3:8. Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan.

3. Maingon nga si satanas man ang nagtintal sa tawo ngadto sa pagkasala, mabasul ba ang tawo sa iyang sala?

- Oo, tungod kay ang tawo dili gayud unta angay magpahaylo sa pagtintal.

Santiago 1:13, 14. Ayaw ipaingon ni bisan kinsa sa diha nga siya pagatintalon, "Ako gitintal sa Dios", kay ang Dios dili arang matintal sa dautan, ug walay bisan kinsa nga iyang pagatintalon.

4. Unsay nahitabo sa tawo sa diha nga siya makasala?

- Ang kamatayon misugod gilayon pagkuyanap sa iyang espiritu, kalag ug lawas. Roma 5:12. Busa, maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala, ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap nagdto sa tanang mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasala man.

5. Ania ba ang sala sa kalibutan karon?

- Oo. Ang tanang tawo makasasala. Taga-Roma 3:23. Sanglit nakasala man ang tanan

6. Unsa ang suhol sa sala?

- Ang suhol sa sala mao ang kamatayon, ang walay katapusan nga pag-antos sa **infierno.**

Taga-Roma 5:12. Ang kamatayon miku-
yanap ngadto sa tanang mga tawo, sang-
lit ang tanang mga tawo nakasala man.

Taga-Roma 6:23. Ang suhol gikan sa
sala mao ang kamatayon.

7. Unsa-on nato pagpakaikyas gikan sa suhol
sa sala?

- Makaikyas kita gikan sa suhol sa sala,
pinaagi lamang sa pagdawat ni Jesu-Cristo
ingon nga atong Manluluwas.

Taga-Roma 5:8. Ang Dios nagpadayag
sa Iyang gugma kanato pinaagi niini, nga
bisan sa mga makasasala pa kita si Criso
nagpakamatay alang kanato.

Mateo 1:21. Ug iga-anak niya ang usa
ka bata nga lalaki, ug siya pagangalanan
si Jesus, kay siya mao man ang magalu-
was sa iyang katawhan gikan sa ilang mga
sala.

ANG IMONG PAGABUHATON

1. Basaha ang basahon sa taga-Roma, gikan
sa kapitulo uno hangtud sa kapitulo 3.
2. Kon masag-ulo na nimo pag-ayo ang mga
sag-ulohon, tubaga ang mga pangutana
sa Talaan sa Tinun-an ug Eksamin alang
sa ika-upat nga leksyon.